



# Lihle na Lwandle hi ximun'wana

Tebogo Boikanyo Matshana

Tebogo Matshana





Lihle na Lwandle va le Northern Cape va endzela mutswalawa vona, Lina.

Lina u famba na vona ku ya vona swiluva eka ndhawu leyi vuriwaka Namaqualand.



Vamakwavo va hlamarile!

“Laha hansi ku funengetiwile hi mihlovo yo vangama!” ku hlamala Lwandle.

Lina a n’wayitela, “Eku sunguleni ka ximun’wana, swiluva swotala swa baleka laha.”





Lina a ya emahlweni, “Endzhaku ka mpfula, loko maxelo ya tlakuka, swiluva swa kula hinkwako.”

“Nkarhinyana wutsongo, misava leyi yo oma yi va ndhawu ya swiluva.”



“Hi ximun’wana, manana wa hina u byala mbewu exirhapeni. I mani a nga byala swiluva laha?” ku vutisa Lwandle.

Lina a hlamula, “I swiluva swa nhova, ku hava loyi a nga swibyala.”



“Namaqualand yi na swimilani, swiharhi, na switsotswani swo hambana,” ku vula Lina.

“Ndzi hleketa ku ri vito ra sweswo I ‘bayodayivhesiti’,” Lihle a tsundzuka.

“Bayo yini?” ku vutisa Lwandle.



“Ina, bayodayivhesiti hiloko ku ri na swilo leswi hanyaka swo hambana endhawini,” ku hlamula Lina.

“Bayodayivhesiti hi ntumbuluko wu endla mbangu lowu nga kahle,” ku vula Lihle.





Vanhwana va hundza murisi na tinyimpfu ta yena.

“Meee!” nyimpfu yi rila.

“Meee!” vanhwana va yimbelela.

“Swinyimpfana swotala swi tswariwa hi ximun’wana,” ku lemuka Lihle.





“Swifuwo swotala swa tswala, kumbe swi tlhotlhorha matandza hi ximun’wana,” ku pfumela Lina.

“Ndzi rhandza vana va swiharhi! Kahle kahle ximun’wana xi sungula rini?” ku vutisa Lwandle.



“Swatika ku va ni ntiyiso hi tinguva,” ku hlamula Lina.

A ya emahlweni, “kambe hitala ku vona swikoweto swa ximun’wana kwalahaya ka Ndzati.”



“Maxelo ya sungula ku kufumela, naswona mpfula yi sungula ku na,” ku vula Lina.

“Kutani, hi nkarhinyana, mananga ya hundzuka xirhapa xa swiluva,” ku n’wayitela Lihle.

## —Swivutiso

1. Xana Lihle na Lwandle va le kwihi?  
Kuma ndhawu eka mepe.
2. Xana i nguva yini eka ntsheketo?
3. Xana ku humelela yini hi nguva leyi?
4. Xana ximun'wana xa fana na  
ndhawu leyi kumbe xa hambana na  
laha u tshamaka kona? Hlamusela.
5. Xana swimilani swilava ku kulela  
yini?
6. Xana hi yihi nguva leyi u yi  
tsakelaka? Hikokwalaho ka yini?





Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



NELSON MANDELA  
INSTITUTE FOR  
EDUCATION AND  
RURAL DEVELOPMENT



World Change Starts with Educated Children

Your attribution should include the following:

Title: Lihle na Lwandle hi ximun'wana

Author/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Tebogo Matshana


Assurer/s: Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY  - Credit must be given to the creator

